

\_\_\_\_\_  
( Naziv preduzeća ili preduzetnika )

\_\_\_\_\_  
( Jedinstveni identifikacioni broj )

\_\_\_\_\_  
( Adresa sjedišta ulica i broj )

\_\_\_\_\_  
( ime i prezime vlasnika preduzeća/preduzetnika i kontakt telefon )

**RAZVOJNO-GARANTNI FOND BRČKO DISTRIKTA BIH**  
**Ul. Cvijete Zuzrić bb**  
**Brčko distrikt BiH**

**Predmet: Zahtjev za subvencioniranje dijela kamata po Programu  
Vlade Brčko distrikta BiH za 2010. godinu**

Obraćam se Razvojno-garantnom fondu Brčko distrikta BiH sa zahtjevom da u skladu sa Programom subvencioniranja dijela kamata za kredite preduzećima i preduzetnicima na području Brčko distrikta BiH. za 2010. godinu, izvrši subvencioniranje dijela kamate.

Uz Zahjev prilažem:

- a) Ugovor o kreditu sa anuitetnim planom (plan otplate kredita ili analitička kartica za revolving i slične kredite),
- b) Potvrda banke o redovnoj otplati kredita sa pregledom obračunatih i naplaćenih kamata za period za koji se vrši subvencija dijela kamate,
- c) Izvod iz sudskog registra,
- d) Obavještenje o rezvrstavanju poslovnog i drugog subjekta prema djelatnosti
- e) Dokaz o izmirenim doprinosima kod PIO, MIO,
- f) Dokaz o izmirenim doprinosima kod Fonda zdravstvenog osiguranje Brčko distrikta BiH,
- g) Dokaz o izmirenim obavezama kod Uprave za indirektno oporezivanje, (ili izjavu podnosioca da nije u sistemu PDV),
- h) Dokaz o izmirenim obavezama kod Poreske uprave Brčko distrikta BiH.

Dokazi pod e), f), g), h) se dostavljaju sa stanjem ne starijim od 60 dana od dana podnošenja.

**Sva dokumenta se dostavljaju u originalu ili ovjerena fotokopija.**

Odobrena sredstva uplatiti na žiro račun preduzeća/preduzetnika/podružnice broj:

\_\_\_\_\_  
kod \_\_\_\_\_  
( Naziv banke )

Brčko, \_\_\_\_\_ godine

\_\_\_\_\_  
( Podnosilac Zahtjeva)